

РЕШЕНИЕ №44-217

от 17 июня 2016 г.

"Об утверждении Правил определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО "Город Нурба"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 №171-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации "Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" от 27.12.2012 года № 1425, распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 13.03.2013 года РСГ № 7-32, распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 08.07.2015 года № 597-РГ городской Совет депутатов муниципального образования "Город Нурба", решает:

1. Утвердить в новой редакции "Правила определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции".

2. Признать утратившим силу решение Городского Совета МО "Город Нурба" "Об утверждении Правил определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО "Город Нурба" от 13.03.2013 года РСГ № 7-32.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании "Нурба" или "Огни Нурбы".

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по правовым вопросам (Готовцева Ж.Г.).

**А.М.ИННОКЕНТЬЕВ, глава МО "Город Нурба",
И.Г.ГУЛЯЕВА, председатель МО "Город Нурба".**

**ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К
НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих:

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;

б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) к объектам военного назначения.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

а) "детские организации" - организации, осуществляю-

щие деятельность по дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3);

б) "обособленная территория" - территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

в) "образовательные организации" - организации, определенные в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;

г) "стационарный торговый объект" - торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил (далее - прилегающая территория), включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, прилегающую к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил (далее - дополнительная территория).

5. Дополнительная территория определяется:

а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил, до входа для посетителей в стационарный торговый объект.

6. Расстояние от детских организаций до границ прилегающих территорий не менее 100 (сто) метров.

Расстояние от образовательных организаций до границ прилегающих территорий не менее 200 (двести) метров.

Расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих территорий не менее 100 (сто) метров.

Расстояние от объектов спорта до границ прилегающих территорий не менее 100 (сто) метров.

Расстояние от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих территорий не менее 100 (сто) метров.

Расстояние от вокзалов и аэропортов до границ прилегающих территорий не менее 100 (сто) метров.

Расстояние от мест массового скопления граждан, определяемых органами Республики Саха (Якутия) до границ прилегающих территорий не менее 100 (сто) метров.

Расстояния от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти Республики Саха (Якутия) до границ прилегающих территорий не менее 100 (сто) метров.

Расстояние от объектов военного назначения до границ прилегающих территорий не менее 100 (сто) метров.

7. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, до границ прилегающих территорий определяется следующим образом: по пешеходной зоне между центральными входами организаций и объектов, указанных в пункте 2 настоящих Правил до входа в здание стационарного торгового объекта.

8. Схема границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 настоящих Правил прилагается.

Приложение администрации
МО "Город Нурба"

"Вестник Нурбы"

к газете "Нурба"

Адрес редакции, типографии:

678450, г.Нурба, ул. Ленина, 37 "а".

Электронная почта:

redakcia06@mail.ru

Телефоны:

Редактор 2-33-32.

Приложение выходит ежемесячно.

Объем 0,5 печ. листа.

Тираж 1087.

Номер подписан в печать по графику в 16 ч.

Подписан в 15 ч.

Печать офсетная.

Приложение к районной газете "Нурба"

Газета выходит с 4 октября 2014 г.



ВЕСТИ НЮРБЫ



Суббота
8
октября
2016 года

№ 33

12+

Спецвыпуск Администрации МО "Город Нурба" РС (Я), КД "Кыталык" им. Н.И. Харитоновой - Чуор

Убаастабыллаах Нурба куоратын оскуолаларын учууталлара! Ытык- тааны бэтэрээн учууталларбыт!

Эһигини Нурба куоратын дьаһалтатын уонна тус бэйэм ааптыттан билии киэн аартыгар сирдиир, үөрэтэр, уһуйар аналлаах ытыктанар дьоммутун Учуутал күнүнэн истинник эбэрдэлибин!

Оскуолаҕа үөрэммит хас биирдии киһи олоҕор Учуутал үрдүк аата үтүнү, кэрэни кытта ситимнэхэр, сырдык сы-
дьяайдаах үтүөкүн өйдөбүл буолар. Учуутал Албан ааты-

нан, сүрэбин сылааһынан, билиитинэн-көрүүтүнэн оҕо дьобурун, талаанын, уратытын арылан, кэнчээри ыччапты-
тыгар туйгун билиини, баай өйү-санааны, дойдуга тапталы,
сизэри-майгыны ингэрэр үрдүк таһымнаах, идэтигэр бэрини-
лээх олохтук эрэллээх сирдьитэ буолар.

Күндү Учууталлар, уһуйааччылар! Баҕарабын эһиэхэ чэ-
гизин туругу, үтүмүн үлэбүтигэр үлүскэн ситиһиһилэри, кэн-
чээри ыччаптыт кэскиллээх олохун салайсар үтүө соргулаах
сырабытыгар үрдүк үрдэллэри, сана арыыйылары, сырдык
саҕахтары!

"Нурба куората" МТ баһылыга А.М.ИННОКЕНТЬЕВ.

Алтынны 3 к. планеркаҕа Нурба к. баһылыгын э.т. О.И.Алексеева ааспыт субботаҕа "Кыталык" КД-гар кырдыа-
бастар декадаларын аһыллытын иһи-
тиннэрдэ. 60-тан аҕа саастаах 128 киһи
кэлэн кыттыбыт. Тыыл бэтэрээннэрэ,
сэрии сылларын оҕолоро, итиннэ ДИ-
ПИ-тэн сылдыбыттар. Декада аһыл-
лытын кытта холбуу, Е.Н.Никифо-
рова ырыаларын хомурунунуҕа диис-
кэбэ уһуллан тахсыбытын сүрэхтээһин
ытылыһна. Ольга Ивановна тэрээһин
үчүгэйдик ааспытын бэлиэтээн туран,
манна көмөлөспүт социальной көмүс-
кэл управлениетыгар, пенсионнай
управлениеҕа, улустаабы киин балыы-
һаҕа уо.д.а. тэрилтэлэргэ махталын
тиэртэ. Декада устата кырдыабастарга
тимуровскай этэрээттэр тийэн көмө
онороллорулар уонна "Мобильнай гра-
мотность" диэн устудьуоннар, ыччаттар
тийэн суотабайынан, көмпүүтэринэн
хайдах үлэлииргэ үөрэтэллэригэр мэрия
сайаапкалары хомуйар.

СЭГХ салайааччыта М.С.Семенов
"Амакинка" уонна Вертолеткаҕа "Но-
вая-1" хоччулуунай үлэлэрин саҕалыах-
таахтарын иһитиннэрдэ. Амакинка
хоччулуунай холбонон "пуско-наладоч-
най" режимнэ дизелинэн үлэлиир.
"Якутскэнерго" АК-ны кытта кэпсэтии
ытыгыллан, бу күннэргэ "Энергосбыт"
көнүлү биэрдэбинэ бастайааннай уокка
холбонуохтаах. "Новая-1" хоччулуунай
бу нэдиэлэбэ оттулуохтаах. Саҥа хо-
чулуунайдар 2 нэдиэлэ үлэлээбиттэрин
кэннэ эргэ хоччулуунайдар араарыллал-
лар. ОДьКХ министристибэттин уон-
на "Якутскэнерго" АК икки ардыгар эр-
гэ хоччулуунайдары уоттарын быспакка,
1 сыл резервэбэ тутарга кэпсэтии барар.
Чох уонна убаҕас оттук сөптөөх саппаа-
һа хааччылыбыт.

"Кыталык" КД сарайын үлэтин ула-

Мэрия планеркатыттан

хан ангара бүтүтэ. Алтынны устата са-
райдаан бүтэриэхтэрэ. Убайаанга эдэр
исписэлиистэргэ аналлаах 4 кыбаргы-
ралаах дьэ тутуутун үлэтэ бүтэн, дьэ
иһинээби сылааһа, канализацията хол-
боноро хаалбыт.

СӨ тырааныспарга миниистирин
солбуйааччыта-суол департаменын са-
лайааччыта С.Н.Владимировы кытта
көрсүһүүгэ Нурба к. Сэбиэскэй уул.
аспааллааһынын боппуруоһугар кэпсэ-
тии барбыт. Үбүлүүдээх тэрээһиннэр-
дээх өрөспүүбүлүкэ 17 нэһилиэнньэ-
лээх пуунугар суол үлэтигэр 150 мөл.
солк. көрүлүбүт. Билиннгитэ Сэбиэс-
кэй уул. аспааллааһынга 30 мөл. солк.
биэрэргэ сөбүлэспиттэр. Бүтэһиктээ-
бин сууматын хамыһыһа быһаарыах-
таах. Нурба к. бүддьүөтүттэн ирээттэ-
һэн үбүлээһингэ 2 мөл. солк. көрүллэр.
Бастаан самаай элбэх сырылыах киин
өттө - Кыайы 40 сыла уулуссаттан
Лермонтов уул. диэри онгоһулара бы-
лааннар. Барытын бүтэрэргэ өссө 40-
ча мөл. солк. наада. ССЭРНУ үбүттэн
көрдөөн сайаапка кылгатылгэтэх, онтон
төһөнү биэрэрин улуус салалтата
быһаарар.

Мантан салгыы М.С.Семенов ууну
түһэриигэ, дренажнай үлэлэргэ барар
уонна былааннар үлэлэр тустарынан
билиһиннэрдэ. Нурбинка үрүбэр "ма-
слозавод" оройуонун олохтоохторо бы-
һа сылдыалларын курдук муоста онго-
һулуоҕа.

Полиция отделын начаалынныгын
солбуйааччыта А.И.Гоголев ааспыт
нэдиэлэбэ улуус үрдүнэн 69 иһитиннэ-
ри уонна биллэри ибирбитин иһи-
тиннэрдэ. ГАИ хайысхатынан 107 боро-
токуол толоруллубут, 9 массына ыста-

рааптыр стоянкаҕа туруоруллубут, ол
иһигэр 5 суоппар итирик туруктаах, 4
киһи суоппар правата суох сылдьан
тутулуллубуттар. Ааспыт ыйтан " РФ-га
буруйу онгоруулары сэрэтии систиэмэ-
тин төрүттэрин туһунан" 182 №-дээх
федеральнай сокуон күүһүгэр киирдэ.
Мань олоххо киллэриигэ үлэ барыах-
таах. "Куттала суох куорат" хас да сыл-
лаах былаан онгоһулуохтаах. Ааспыт
нэдиэлэбэ арыгыны сокуоннайа суох-
тук атыылааһын 1 түбэлтэтэ бэлиэтэм-
мит. Ити иннинээби нэдиэлэбэ маннык
буурай эмиэ баара - таксист сокуоннай
сааһын ситэ илик оҕоҕо арыгыны
атыылаабыта. Инникитин маннык бу-
руйдагы бохсор инниттэн, буруйдаах
таксист тэрлэттигэр - такси сулууспа-
тыгар боротокуол толоруллар буолуоҕа.
Бу түгэнгэ ыстарааба да ботуччу - 50-60
тыһ. солк.

"Ситим", "НКС" Салайар хампаан-
налар, "Матвеев" ИП, аптека сала-
йааччылары иһитиннэри онордулар.
"ИП "Матвеев" тиэхиньиктэ алдынан,
бөбү кыайан таспакка сырыттылар,
бэнидиэнныктэн погрозукит уонна
самосвал үлэи тахсаллар. Мусоровоз
улаханнык алдыаммыт, мотуора улары-
һыан наада. Кирдээх ууну таһыаҕа 1
АСМ үлэи ытыгыллыбыт, бэнидиэн-
ныккэ - 3, оптуоруннукка өссө 2 тиэ-
хиньик тахсан үлэлиэхтэрэ. Биир
үксүн харчы кэлиитэ хойутуур буолан,
үлэһиттэр уһаан үлэлээбэттэр. "НКС"-
ка мусоровоз уонна самосос сүүрэ сыл-
дыаллар, манна үлэһиттэр уурайылары
эмэ элбэх, саҥа үлэһиттэри көрдүүл-
лэр.

Бэйэбит информ.

— Тэрээһин —

Ньурба куоракка аҕам саастаахтар күннэрин аһыллыыта

Алтынны ый бастагы күнүгэр Ньурба куоратын "Кыталык" КД аҕам саастаахтар күннэригэр аналлаах тэрээһин ытытыллына. Тэрээһингэ ытык саастаах үлэ уонна тыыл бэтэрээннэрэ мустаннар, бырааһынныктыгы тардыллыбыт остуол тула олорон, ирэхоро кэпсэтиһэн, көрсүһөр түгэн тосхойбуттун үрэн-көтөн сэргэхсийдилэр. Дьоро күнгэ мустубут аҕам саастаахтарга эбэрдэ эгэлгэтин, баҕа санаа бастыгын анаагылар Ньурба оройуонун баһылыгы социальнай хайысхаҕа солбуйааччыта Ким Л.С., Ньурба оройуонун социальнай харалта управлениетын салайааччыта Уларова А.М., Ньурба куоратын баһылыгы социальнай хайысхаҕа солбуйааччыта Алексеева О.И. уонна куорат бэтэрээннэрин сүбэтин бэрэссэдээтэлэ Иванов М.И. Куорат баһылыгы солбуйааччыта Алексеева О.И. түөлбө олобор көхтөөх кыттыылары иһин махтал суруктары туттартаата - Андреева М.Л.(Амакинка түөлбөтө), Федорова В.Д.(Амакинка), Саввинова Д.А.(Партизанский), Николаева М.В.(Партизанский), Саввинова Р.М.(Энергетик), Григорьева Т.А.(Энергетик), Ефремова М.И.(Энергетик), Яковлева М.А.(Лермонтовский), Федотова Е.М.(Лермонтовский), Пахомова С.С.(Киин), Данилов И.Г.(Киин), Купринова К.Н.(Дорожнай), Савиновтар В.К. уонна В.И.(Советский), Павлова Е.Т.(Убайаан) уонна общественной үлэбэ бэриниилээхтик, түөлбөлэрин олохтоохторун сомоҕолоон үлэ үөһүгэр сылдыар аҕам саастаах Шадрина А.М. - Ыраах Убайаан, Плотникова Н.И. - Энергетик түөлбөлэрин салайааччыларыгар. Ону тэнэ Ньурба куоратын бэтэрээннэрин сүбэтин түмэн, салайан үлэлэтэр Иванов М.И. махтал үтүө тылларын туһаайдылар. Бырааһыннык эбэрдэ нүмөрдэринэн Руфова Алена, Федоров Максим уонна Божедонов А.Т. байаанынан добуһуоллаах "Саһарҕа"



эбээлэр ансаамбылларын ылбаҕай ырыалара дьырайдь.

Тэрээһин иккис чааһыгар Дьаархан нэһилиэгин уонна Ньурба куоратын 87 саастаах бочуоттаах олохтоохтоҕо, үлэ, тыыл уонна сыана бэтэрээн, ырыаһыт Никифорова Е.Н. - Күөрэгэй Кэтиринэ ырыалара уһуллубут диискэтин сүрэхтэниитэ буолла. Екатерина Николаевна 12 ырыатын байаанга добуһуолабыт Гуляев Д. Н., хомурунньук буолан тахсарыгар, ырыалары устан үйэтиппит Потапов Д.К. уонна үлээһингэ көмөлөспүт Ньурба оройуонун баһылыгар Попов Б.Н. барҕа махтал тылларын анаата Ньурба оройуонун култууратын уонна норуот айымньытын үлэһитэ Ноева М.Р. - үөрүүлээх түгэни, ырыа хомурунньугун сүрэхтэниитин салайан ыгытааччы. Бу диискэбэ Күөрэгэй Кэтиринэ кырдыары билиммэт, чурор куолаһынан толорбут ырыалара кирибитин сэргэ, бэйэтин олобун эрчиктэрин туһунан кэпсээһин уонна Ньурба ыччата хобооннору аахпыттара уһуллан үйэтипитинэ. Ырыаны өрө тутан, билигин даҕаны ыллыы-туойа сылдыар ытык саастаах Никифорова

Е.Н. дьоро күнүнэн эбэрдэлэрин анаагылар Ньурба оройуонун баһылыгы солбуйааччыта Ким Л.С., Ньурба куорат баһылыгы солбуйааччыта Алексеева О.И., Екатерина Николаевна 42 сыл үлэлээбит тэрилтэтигэр, Ньурба 1 № - дээх оскулатын учуутала Иванова Н.К., Ыраах Убайаан түөлбөтин салайааччыта Шадрина А.М., култуура уонна норуот айымньытын управлениетын аатыттан Ноева М.Р., "Күөрэгэй" ырыа кэһиилээх кэлбит сыана бэтэрээнэ Тамара Семенова уонна аймахтара.

"Кыталык" култуура киинин үлэһиттэрэ тэрээһин көрдөөх чааһыгар мустубут аҕам саастаахтары оонньууга, үгүкүүгэ, оһуохайга көбүлээн сэргэхситтилэр. Ньурба куоратын талба талааннаахтарын туруорбут араас эгэлгэ онгоһуктарын быыстапкалара дьон сэнэриитин ылла. Аҕам саастаахтар үтүө түгэн тосхойон көрсүһүү үтүөтүн билэн, көрү-нары көбүлүттэн тутан сэргэхсийэн, астынан, бырааһынныгы тэрийээччилэргэ махтал үтүө тыллаах, соргу-туску санаалаах тарҕастылар.

Валентина ФЕДОТОВА.

— Култуура эйгэтэ —

"Сайдар саҕахтар" айар-үөрэтэр түһүлгэ

Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуот айымньытын Дьыэтэ, Таатта улуһун култуураҕа уонна духуобунаска салаата, "Арчы" духуобунай-култуурунай киин "Сайдар саҕахтар" диэн норуот тылыннан уус-уран айымньытын тарҕатааччыларга, уһууааччыларга, чинчийээччилэргэ аналлаах айар-үөрэтэр түһүлгэни балаҕан ыйын 30 - алтынны 1 күнүгэр Дьоккуускай куоракка тэрийэн ытытылар. "Арчы" духуобунай киингэ өрөспүүбүлүкэ араас улуустарыттан барыта

70-ча култуура салаатын үлэһиттэрин, кулууп, муусука оскуолатын дириэктэрдэрин, учууталларын, норуодунай, фольклорнай кылэк-тииптэр салайааччыларын сахалыы сизэринэн арыылаах алааһынан, кытыт биэ кымыһынан айах тутан, алгыс этэн айхаллы көрүстүлэр. Тэрээһин "Арчы" духуобуна

бунас киинин дириэктэрэ В.И.Бочонина, Норуот айымньытын Дьыэтин дириэктэрэ С.С.Семенов, Таатта улуһун култуураҕа уонна духуобунай сайдыыга салалтатын салайааччыта А.П.Лопатин ыллыктаах тылларынан сабалланна. Ол кэнниттэн айар-үөрэтэр түһүлгэтигэр олус интэриэ-

һинэй маастар-кылаастар полкулуор араас көрүнгэригэр ытытыллылар, талааннаах уһууааччылар бэйэлэрин үөрэтэр ньымаларын үөрэ-көтө үлэһиннилэр. Мин ордук Томпо улуу-һуттан СӨ үөрэбириитин үтүөлээх үлэһитин Л.М. Борисова маастар-кылааһыттан хомуска үгэс буолбут ньымаларытыгар "Турнинны (бэйбэрэли) тарды" диэн баарын сонургуу иһиттим. Ыалыы Үөһээ Бүлүүттэн РФ эбии үөрэхтэһингэ бастын үлэһитэ, дэгиттэр талааннаах

— Култуура эйгэтэ —



кыспыт А.М.Мойтохонова үлэтин опытыттан билиһиннэриитин, дьарыктааһынын сүрдээбин сэнээрдибит.

Иккис күммүтүгэр "СӨ улуустарыгар норуот тылын уус-уран айымньытын сайдыытын билингни туруга"

диэн үлэ уопутун ураты көрүнгэрин сырдатты ытытыллына. Манна Таатта, Хаҕалас, Бүлүү, Өлүөхүмэ улуустарын уһууааччылары бииртэн биир интэриэһинэй, бэрт сэргэх сэнэһини истэн сэнээрдибит. Мин "Фоль-

клору сайыннарыыга ырааһыгар суолталара" диэн тиэмэбэ бэйэм санааларбын үлэһинним.

Түһүлгэбит "Норуот тылын уус-уран айымньытын сайдыыта - норуот инники дьылҕата" диэн төгүрүк

остуолунан түмүктэннэ. Ытык ыалдыттарбыт филологической наука доктора, ХИФУ фольклорга уонна култуураҕа кафедратын сэбиэдиссэйэ, профессор В.В. Илларионов "Норуот тылын уус-уран айымньытын үөрэтии, хомуйуу, чинчийи уонна үйэтити", ХИФУ педагогическэй институт этнокултуураҕа үөрэтии научнай лабораториятын сүрүн специалиһа Е.П.Чехордуна "Олоннхо педагогиката" тиэмэлэргэ лиэксийэ онордулар. Араас улуустартан кэлбит култуура үлэһиттэри Саха Өрөспүүбүлүкэтин айымньытын Дьыэтэ санга статуһун тутан, иккис тынын ылан ыппыт бастагы киэн түһүлгэтэ ситиһилээхтик ытытыллыбытынан, инникитин даҕаны манньк далааһыннаах түмсүүлэри тэрийэ, үөрэтэ туралларыгар баҕа санааларын эттилэр.

Р.Н.НИКОЛАЕВА,
"Кыталык" КД
фольклору сүрүннүүр үлэһитэ.

— Ааҕааччы суруга —

Улуу Кытай устун айан...

Бэйдэйхэ сырдык, сибэккинэн сэммит куорат эбит. Отелытан муораҕа сатыы баран кэлэбит. Бэл бөх тоҕор сирдэрэ сибэккинэн киэргэммит, көстүбэт даҕаны. Араас өнгөөх роза сибэкиилэр, сирень олус элбэхтэр. Онтон сыыдам сырдылаах электрочкаан Пекингэ тийдибит. Кэлээт да дьэ, дьикти цииркэни дуоһууа көрдүбүт. Киһи тылыннан сатаан эпэт кэрэтэ, сөбүмэр көстүүтэ манна баар. Син биер ардахпыт арыаллаан сырдыт. Түүнгү Пекин дьикти көстүүтэ, уота-күөһэ киһи эрэ сөбөрө диэххэ сөп. Манна икки хоннубут, онтон Хуньчунга уон чаас айаннаан кэлибит. Кириэппитин кытта манан өнгөөх рояль, люстра, балыктардаах аквариум олус үчүгэй көстүү этэ. Фанчуань собуруу-арҕаа Хуньчунь пограничной зоната Кытай, Араассыйа уонна Хотугу Корея быысаһар. Илин диэки Хасан бөһүөлөгэ. Собуруу-арҕаа Доумалиум куорат (Хотугу Корея). Дракон уонна тигр бэлиэлээх "Тхун" плита. Кумахтаах паарка - фангуань кумах, күөл, ойуур тулалыыр эбит. Удачен "Цин" династиятын миһистирэ эбит. Пограничной остуолба 16 км сиригэн тайыыр эбит. Удаченга суду памятник онорбуттара ыраахтан көстөр. От ыйыттан атырдыах ыйыгар диэри кыһыл, оруосабай, манган лотос сибэкиилэр чөмөхтөнөн үүнэн туралара көрүөххэ эриэккэс дьикти көстүү.

Айылҕаны кытта ситимнэһэн ойуу-дьярбаа биер кэлимсэ буолан киһини абылыыр. Дельфинарийга сылдьан дельфиннар үгүкүүлэрин, мээчик бырабалларын, ахсаан суоттууларын көрөн, дьикти өйдөөх кыыллар эбит диэн астынныбыт.

Айаммыт бүтэһигэр төһө да күүлэйдии сырыттарбыт, оҕолорбут барахсаттар төрөөбүт дойдularын, этэргэ дьылы салгынардын да суохтаатылар. Биһиги даҕаны онтон хаалсыбаттыбыт, дойдубут аһа да амтаннааҕа, алааһын да ахтыл-баннаах буоллаҕа... Атын дойдуну көрөн-истэн, дуоһууа сынныанан, доҕордоһон, эн-мин дэһэн энэрдэһэн кэлбит дьоммор, доҕотторбор, салайааччыбытыгар Елена Евгеньевнаҕа бука барыгытыгар махтал сылаас тылларын тиэрдибим. Сүрэххит сылааһыгар, күлэр-үөрэр истин мичээргитигэр, биер санааҕа уйдаран бэйэ-бэйэбэ көмөлөсүһөн сылдыбыккытыгар сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн туран, доруобуйаны, дьолу-соргуну баҕарабын.

Олоххутугар үөрүү эрэ үмүөрүстүн, Кэрэ эрэ кэксэлэстин, Сырдык эрэ сыдыаадын, Дьол эрэ арыалластын. Айангыт аартыга арылла туруохтун!

Махталы, эрли кытта
Е.И.МОЯКУНОВА.